



PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2020. GODINU**



PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2020. GODINU

Sadržaj	Strana
Izjava o odgovornosti rukovodstva	
Mišljenje revizora	1 - 2
Iskaz o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha) za 2020. godinu	3
Iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31. decembra 2020. godine	4
Napomene uz finansijske iskaze	5 - 9

Reviko doo

Podgorica

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza Planinarskog Saveza Crne Gore na dan 31.12.2020. godine za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi realno i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje društva na dan 31. decembra 2020. godine i rezultate poslovanja koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima Crne Gore.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.

Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sledeće:

1. Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u internom sistemu kontrole ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na računovodstvene iskaze nijesu bila uključena u nezakonite radnje.
2. Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike sa sjednica Organa upravljanja i rukovođenja za kalendarsku 2020. godinu i period do završetka revizije.
3. U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta.
4. Planinarski Savez Crne Gore je postupao u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze.
6. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze.
7. Prikazali smo sve nastale, kao i potencijalne obaveze.
8. Nemamo planove niti namjere koje bi mogle da materijalno značajno izmijene knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim iskazima.
9. Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije ili objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili u napomenama uz njih.

U ime rukovodstva Planinarskog Saveza Crne Gore,

Dragan Bulatović, Predsjednik

Podgorica, 29.11.2021.godine



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Planinarskog Saveza Crne Gore, Podgorica (u daljem tekstu: Sav z), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31.12.2020. godin , iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspj ha) i napomen uz finansijski iskaz koj uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj Planinarskog Saveza Crne Gore, Podgorica, na dan 31. decembra 2020. godin , njegovu finansijsku uspj šnost za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naš odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen - Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni u odnosu na Sav z u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza i ispunili smo naš drugi etički odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naš mišljenje.

Skretanje pažnje

1. Sav z u svojim poslovnim knjigama vodi evidenciju o naplati članarina tokom godin od strane planinarskih klubova. Međutim, u poslovnim knjigama se ne vodi evidencija o nastalim članarinama i potraživanjima po ovom osnovu.

Sav z treba da u svojim poslovnim knjigama evidentira poslovne promjene u momentu njihovog nastanka (obračunski period računovodstva) a ne samo u momentu odliva, odnosno priliva sredstava, kako je to propisano Zakonom o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 052/16) i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 11/20) (Napomena 4)

2. U okviru pozicije troškovi za ada, naknada za ada i ostali lični rashodi (10.686 €) je iskazan iznos od 6.000 € na ime naknada zarada predsjedniku i sekretarki Saveza.

Na isplatu naknada predsjedniku i sekretarki Sav z nisu uplaćeni doprinosi na obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje (Sl. list CG br. 013/07 ... 059/21) propisuje da su lica koja ostvaruju ugovornu naknadu, ako nijesu obveznici doprinosa po drugom osnovu,

obveznici uplate doprinosa na obavezno socijalno osiguranje i uplatu tih doprinosa vrši poslodavac.

Imajući u vidu odredbe Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Savez je u obavezi da izvrši uplatu doprinosa na ugovorene i isplaćene naknade licima koja nisu obveznici doprinosa po drugom osnovu. (Napomena 6)

Ne izražavamo mišljenje sa rezervom u vezi sa pitanjima navedenim pod tačkama 1 i 2.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini, kao i formiranju našeg mišljenja, a određene oko nosti na koje bi treba o ukazati date su u samom Izvještaju.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih iskaza u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Saveza da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako osnivač namjerava da likvidira Savez ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Saveza.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

U Podgorici, 06.12.2021. godine

Svetomir Aković, ovlašćeni revizor



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Svetomir Aković".

Naziv: **Planinarski savez Crne Gore**Sjedište: **Podgorica**Matični broj: **02240122**Šifra djelatnosti: **9312**

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od **01.01.2020** do **31.12.2020** godine

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
60 i 61	1. Prihod od prodaje	201			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		33.393	79.874
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		33.393	79.874
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		22.707	67.887
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209			
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		22.707	67.887
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		10.686	11.987
52(dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212			
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		10.686	11.987
52(dio)	1/ Troškovi poreza	214		10.686	11.987
52(dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215			
52(dio)	3/ Troškovi doprinosa	216			
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221			
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660(dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661(dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669(dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660(dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661(dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660(dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661(dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih nepovezanih pravnih lica	233			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237			
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241			
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242			
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244			
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245			
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248			
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanim sa kapitalom/ (249-258)	259			
	VIII. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260			
	X. ZARADA PO AKCIJI	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Dana 31.03.2021.

Štanoć



Odgovorno lice

Balab

Naziv: **Planinarski savez Crne Gore**Sjedište: **Podgorica**Matični broj: **02240122**Šifra djelatnosti: **93/2**

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI / BILANS STANJA/
na dan **31.12.2020** godine

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2019	Početno stanje 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		791	1.374	
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003				
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		791	1.374	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		791	1.374	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011				
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja i biološka sredstva u pripremi	015				
	III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031(dio), 032(dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032(dio), 034, 035, 036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2019	Početno stanje 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		18.359	11.764	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026				
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031				
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032				
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja	035				
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22 osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038				
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansiski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		18.359	11.764	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		19.150	13.138	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2019	Početno stanje 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101				
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102				
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111				
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113				
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117				
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122				
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125				
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		18.037	11.578	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2019	Početno stanje 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		1.113	1.560	
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		1.113	1.560	
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nijesu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		322	186	
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133				
439(dio)	5. Obaveze prema mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i povezanim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		791	1.374	
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		791	1.374	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139				
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140				
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141				
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		19.150	13.138	

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA.

u Podgorici

Dana 31.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Tranović



Odgovorno lice

Batu

1. Djelatnost i organizacija

Planinarski Savez Crne Gore (u daljem tekstu: Savez) je sportska organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o sportu ("Sl. list CG", br. 044/18 od 06.07.2018). Savez djeluje kao nacionalni sportski savez za oblast i sadržaj planinarstva u Crnoj Gori. Osnovana je na neodrživoj me kao samostalna i vanstranačka organizacija.

Osnivač Saveza su planinarski klubovi registrovani kao amaterska sportska društva u Crnoj Gori i istovremeno su i članovi saveza.

U Savezu je 2020. godine bilo učlanjeno 48 planinarskih klubova, sa oko 1.400 registrovanih planinara.

Osnovna djelatnost Saveza usmjerena je na razvoj i unapređenje sadržaja planinarstva, uključujući i saradnju sa drugim srodnim organizacijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu, kao i organizovanje drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza. Također, Savez izdaje časopis i bilten, i organizuje programe stručnog usavršavanja.

Organi Saveza su:

1. Skupština;
2. Upravni odbor;
3. Predsjednik Saveza

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu Saveza čine delegati planinarskih klubova koji su registrovani kod Ministarstva sporta,

Mandat Skupštine traje 5 (pet) godina.

Svaki planinarski klub učlanjen u Savez delegira u Skupštinu jednog svog predstavnika. Planinarski klub koji ima preko sto članova ima dva delegata sa pravom glasa u Skupštini Saveza.

Skupština bira i opoziva predsjednika Saveza i članove Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora i Predsjednika Saveza traje 4 godine. Predsjednik Saveza je istovremeno i Predsjednik Upravnog odbora.

Savez ostvaruje prihode od članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, pružanja usluga, prihoda od projekata iz oblasti sporta i planinarstva, sponzorstva i drugih marketinških aktivnosti, TV prava, auto skijaških parkova i staza koja dolaze i opštinskoj kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa Zakonom.

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza

2.1. Zakonska regulativa

Savez vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti prevedeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji je od strane Međunarodne federacije računovođa ("IFAC") dobio pravo na prevod

i objavljivanje, što znači da samo MRS i MSFI zvanično prevedeni, odobreni i objavljeni od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore mogu biti u primjeni.

Savez je u sastavljanju finansijskih iskaza primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Zvanična valuta u Crnoj Gori je Euro.

2.2. Uporedni podaci

Uporedne podatke čine godišnji finansijski iskazi za 2019. godinu, koji su preuzeti iz računovodstvenih evidencija Saveza.

2.3. Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koji podrazumijeva da će Savez nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti, koja obuhvata period od najmanje dvanaest mjeseci od datuma finansijskih iskaza.

Stalnost poslovanja je obezbijeđena, prije svega kroz način finansiranja Saveza.

3. Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2019. godinu su sljedeće:

3.1. Prihodi

Prihodi se priznaju do nivoa očekivane koristi za Savez, pod uslovom da se taj iznos može pouzdano izmjeriti.

Savez dominantno stiće prihode od dotacija. Ovi prihodi se priznaju u momentu priliva sredstava na račun Saveza.

Prihodi od dotacija za određene projekte se priznaju na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima se priznaju povezani troškovi koji se pokrivaju iz tog davanja.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za vršenje osnovne djelatnosti Saveza.

Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).

3.3. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama.

Takođe, prihodi po osnovu uloženi sredstava u preduzeća i banke iskazuju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.

3. Osnovne računovodstvene politike -nastavak

3.4 Naknade zaposlenima

U skladu sa propisima Crne Gore, Savez je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinos državnim fondovima kojima su obavezni socijalna sigurnost zaposlenih. Ovim obavezama uključuju doprinos za zaposlenima na teret poslodavca u iznosima obaveznim po stopama propisanim odgovarajućim zakonskim propisima. Savez je, također, obavezan da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinos i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenih su knjiženi na teret rashoda perioda na koji su odnosi. Savez nema dodatnih obaveza za naknadu zaposlenima po ovom osnovu.

3.5 Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list CG", br. 80/04... 55/16) po proporcionalnoj stopi koja iznosi 9% od poreske osnovice.

Opreziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Saveza iskazane u Bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

3.6. Nekretnine, postrojenja i oprema

Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebom duži od jedne godine.

Početno priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuju po metodu valorizacij, odnosno po početnoj vrijednosti na dan procjene, umanjenom za naknadnu kumuliranu ispravku vrijednosti i ukupne naknadne gubitke zbog obezvrjeđenja.

3.7. Amortizacija

Nekretnine, postrojenja i oprema amortizuju se na sistematskoj osnovi tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebom.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje su utvrđene na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebom sredstava.

Amortizacija obračunava se počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine, postrojenja i opremu.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina, postrojenja i opreme, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije primijenjen stopom su sljedeći :

3. Osnovne računovodstvene politike -nastavak

Grupa nekretnina i opreme	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije (%)
Putnički automobili	6	16,67

3.8. Gotovina i gotovinski elementi

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni, depoziti po viđenju kao i kratkoročna visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo zamijeniti u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

3.9. Obaveze

Prilikom početnog priznavanja obaveze se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja Savez sve finansijske obaveze mjeri po amortizovanoj vrijednosti.

4. Poslovni prihodi

	2020.	(u Eur) 2019.
Ostali poslovni prihodi		
Prihodi od dotacija	30.957	60.160
Prihodi od članarina	736	1.114
Ostali poslovni prihodi	1.700	18.600
	33.393	79.874

Prihodi od dotacija (30.957 €) se odnose na:

Opis	Iznos
• Uplate Ministarstva turizma i održivog razvoja za održavanje planinskih staza i vođenje registra	13.476
• Uplate Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta po ugovoru za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u 2020. godini	21.340
• Prenesena novčana sredstva iz 2019. godine za projektne aktivnosti izvršene u 2020. godini	11.578
• Ostale donacije	2.600
• Prenesena novčana sredstva na kraju 2020. godine za projektne aktivnosti koje će se završiti u 2021. godini	-18.037
	30.957

Ostale donacije u iznosu od 2.600 € se odnose na uplatu Nacionalne turističke organizacije po Sporazumu o saradnji na provedu knjigovodstva „Planinarska turistička organizacija Orjen – Lovćen – Rumija“ na njezinu mreži (2.100 €) i organizaciju SUBNOR-a (500 €).

Prihodi od članarina (736 €) se odnose na uplaćena sredstva članova Saveza po osnovu godišnjeg člana i naknada za licenciranje klubova i otkupa markica za 2020. godinu. Visina člana i naknada za članove Saveza je određena Odlukom o visini člana i naknada za klubove i cijeni otkupa markica PSCG, prema kojoj visina godišnjeg člana i naknada zavisi od broja članova planinarskog kluba, i to:

Broj članova planinarskog kluba	Godišnja članarina
1-30	30 €
31-50	50 €
51-100	100 €
101-150	150 €
Preko 150	200 €

Savez vodi evidenciju o naplaćenim članarinama tokom godine ali u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje nastalu naplatu na potraživanjima po ovom osnovu. Savez bi u svojim poslovnim knjigama trebao da iskazuje i podatke o naplaćenim potraživanjima, kako je to propisano Zakonom o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 052/16) i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 11/20).

Ostali poslovni prihodi (1.700 €) se odnose na uplate kandidata na ime učešća za polaganje ispita za vodič kanjoninga (870 €), prihod od prodaje planina skih novina (200 €) i prihoda od licenciranja (630 €).

5. Troškovi poslovanja

	(u Eur)	
	2020.	2019.
Troškovi usluga	13.140	52.440
Ostali troškovi	9.567	15.447
	22.707	67.887

Troškovi usluga (13.140 €) se odnose na troškove organizacije Planinskog festivala „Orjen 2020“ (2.338 €), izrada signalizacija (1.750 €), usluga štampa vodiča na majicom i ziku (1.650 €), usluga štampa Planina skih novina (1.150 €), usluga promotivnih aktivnosti, održavanje automobila, troškovi kancelarijskog materijala i ostale usluge (6.252 €).

Ostali troškovi (9.567 €) se odnose na pomoć planinarskim klubovima u slučaju pandemije koronavirusa (3.400 €), troškovi obuke za vodič kanjoninga (1.700 €), članarina međunarodnim organizacijama (1.050 €), troškovi održavanja opreme, troškovi putovanja, troškovi goriva, troškovi platnog prometa, troškovi održavanja sjednica Upravnog odbora i ostali troškovi (3.417 €).

6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

	2020.	2019.
Naknade zarada	6.000	6.000
Naknade po ugovorima o djelu	3.125	5.415
Porez na ugovorene naknade	1.561	572
	10.686	11.987

Naknade zarada (6.000 €) se odnose na isplate mjesečnih naknada Predsjedniku Saveza (2.400 €) i Skladi Savza (3.600 €).

Odlukom Skupštine Saveza o određivanju naknade za rad sekretara i predsjednika Saveza iz decembra 2018. godine su utvrdjeni mjesečni naknadi u iznosu predsjedniku Savza u iznosu od 200 € i skladi Savza u iznosu 300 €.

Također, ugovorom o angažovanju zaključnom izmjenom Saveza i sekretarke Saveza je definisana naknada na mjesečnom nivou od 300 €. Ovim ugovorom su definisani obavezni Sklad Savza u administrativnom i organizacionom dijelu, shodno Statutu i Zakonu o sportu.

Na isplatu naknadi predsjedniku i skladi Savza nisu uplaćeni doprinosi na obavezno socijalno osiguranje. Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje (Sl. list CG br. 013/07 ... 059/21) propisuje da su lica koja ostvaruju ugovornu naknadu, ako nijesu obveznici doprinosa po drugom osnovu, obveznici uplate doprinosa na obavezno socijalno osiguranje i uplatu tih doprinosa vrši poslodavac.

Imajući u vidu odredbe Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Savez je u obavezi da izvrši uplatu doprinosa na ugovornu isplatu naknadi licima koja nisu obveznici doprinosa po drugom osnovu.

7. Nekretnine, postrojenja i oprema

U okviru ove pozicije je iskazano vozilo marke Škoda oktavija, nabavne vrijednosti 4.000 €, isplaćeno 3.209 € i sadašnja vrijednost na dan 31.12.2020. godine u iznosu 791 € (na dan 31.12.2019. godine 1.374 €).

8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2020.	(u Eur) 2019.
Novčana sredstva na bankovnim računima	18.359	11.764
Blagajna	-	-
	18.359	11.764

Savez je finansijsko poslovanje u 2020. godini obavljao preko NLB banke i Erste banke. Stanje sredstava u poslovnim knjigama je usaglašeno sa stanjem na izvodima kod poslovnih banaka.

9. Ostale kratkoročne obaveze i PVR

	2020.	(u Eur) 2019.
Obaveze iz poslovanja	791	1.374
Odloženi prihodi po osnovu primljenih donacija	18.037	11.578
Ostale kratkoročne obaveze	322	186
	19.150	13.138

Odloženi prihodi po osnovu primljenih donacija (18.037 €) se odnose na neutrošena novčana sredstva za projekte po ugovorima zaključenim sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta. Programski aktivnosti će biti analizovani tokom 2021. godine.

10. Sudski sporovi

Prema izjavama rukovodstva, Savez nema aktivnih sudskih sporova na kraju 2020. godine.

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi mogli da utiču na finansijske iskaze za 2020. godinu ili koji bi zahtijevali poslovanje odn. odn. izmjenjivanje.